

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05 cèn. ^s pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'50 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Núm. ^s atrassats des 2. ^a tom....	0'06 "
Id. id. dos 1. ^a tom....	0'07 "

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	{ 3 mesos... 0'85 1 any..... 3'25
Dins Espanya.	{ 3 mesos... 1'00 1 any..... 3'50
A Ultramar y s' Estrangi.	{ 3 mesos... 1'50 1 any..... 5'00

PAGA... É CALA.

Axò deya aquell Italià més de mitx Mallorquí, tan conegut de tothom d'aquesta Ciutat: sí, *ipaga, y calla!* Però al manco deixaumós aprofitá d'aquest esquit del quart podè de l'Estat, palanca per remoure tot lo més mal de mañejá, y barrobí d'estellá muntanyes de pedra viva y massisa, ó per dirhó en pòques paraules, aprofitém sa prensa, per espressá s'opinió pública. Perque ja se sab, tots hem convengut que, qual-sevol, té dret de manifestá sa *pública opinió*, per si totsòl, p'és cayre que li convé, y axí com ell tròba y pensa. Lo qu'impòrtia es sa forma, y es mòdo, maldament es noranta nou per cent no hey fassa espatleta, y estiga en contrà de lo qu'aquell totsòl diu, é defensa: no rès: en està mapat demunt un diari, ja basta: allò passa per *opinió pública* y rès més, porque més rendu fa un que crida, que noranta nou que callan.

Nòltros, que manetjam un registre d'òrga y de trompeteria del públic, y aquí no es cosa d'averiguá si es ignorant, ó il-lustrat, sinó, si aquest papé nòstro, es ó nò, papé públic, mos creym amb dret igual, perfectíssim, à tots ets altres com nòltros, que també fan diaris, y diuen tot lo que vòlen, y pòren, y se donan es mateix sum. De consiguent manifestarém també una *opinió pública*.

Se fà pagá, una bona y gruxada contribució per carruatges de *lujo*.... no mos hi aficam, molt ben fet, perque s'Ajuntament ha de compòndre y recompondre es carrés y passeixos, y els carruatges los espejan: no mos aficarem tampoch en sa calificació de lo que se déu havé d'entendre per carruatge de *lujo*: no volèm dí, si es tort ó si es metlera: no rès. Però, ara vé lo bò.

Vé es dia del Ram: dins es passeix de la Rambla, se fà sa vertadera y animada fira de jugueteria, truy, y animació sa més gròssa qu'es fà à dins aquesta Ciutat, en tant, y Deu no mos ho tengua en retrèt ni vanaglòria, que ses

famoses *Fires y Festes*, per les quals, y per tan gran y gròs pensament se gas-taren tantes mils de pessetes, no arribaren à s'animació y truy de sa fira de la Rambla es diumenge del Ram. Lloch ampla, espayós, com si fós fét apòsta, y que no còsta una pesseta.

Ydò per tal dia y semblant lloch, ja veym un bando que prohibeix, que pugan anarhí à passeljarsè es carruatges: es dí, es señòs y señores que pagan sa gruxada contribució d'un bon grapat de duros, per dos ó tres dies en l'any, posá en salvament es séus uys de poll, y fòra sempentes.... jarruix!....

Vé un dia de tòros, «*Se prohíbe pasar carruajes por el paseo de la Rambla hasta una hora después de terminada la corrida.*»

S'acosta es dia de Tots Sants: altre papé p'és cantons: «*La víspera del Dia de Difuntos se prohíbe el paso de carruajes por la Puerta de Jesús, y por el camino que desde ella conduce al cementerio,*» etc, etc.

Paga... é cala. Just y cabal. Paga y calla: es pochs dies que més s'han mestest es carruatges.... jarruix! y à fé la ruba per altre part. Seguint d'aquest mòdo, já porém está previnguts qu' es dies, y eixides, à Sant Marsal, Sant Matgi, Sant Bernat, Bonanova, y lantes altres, no se permetrà passá, ni per ses carreteres, ó fent voltera, de tres hores.

Axò per cap part d'el mon se fà, ni cosa que li assembli: à Madrit, à Roma, à Napol, à París, per totes bandes, per rès, ni per cap d'estil s'atura semblant cosa, tothom vá y vé, y passa y torna, à peu, y à cavall, y en colxo, y per rès s'atura.... y qui no vòl pols, que no vaja à s'era: que no deixassen corre ni atropellá la gent, ni permetre embolichs, bé, molt d'anà alèrta, per evitá desgracies, ben repartits es municipals, y serenos, y rurals, y guardes civils de cavalleria... ¡però aturarhó en sech! y *paga... é cala....* ¡vaja! no mos pareix massa ben pensat. Però, per aquí, l'han agafada per aquest cayre.

Axò per ventura deu essè, que sense havermosnè temuts, per lo ignorant que som nòltros, que devem essè més il-lus-

trats, y civilisats, que per altres parts y principals ciutats del mon coneigut.

Si fós axò, axò ja son figues d'altre sostre.

Y cosa d'axò es possible qu'hey haja, perque per aquí veym coses que per altres parts no se vèuen: per exemple; encara se permet y se deixa fé, y tothom rabia, y tots es Diaris callan, qu'es.... *tramvia*, donant figues per llentèries, y no essent més qu'un tròs de ferrocarril, y com axamplada de s'estació, segueixca fent truchs y baldufes per dins lo més important, transitat y hermos d'aquesta Ciutat: que s'haja fet ròtlo de sa coua, y segueixca espantant bistles, rompent carruatges, y atropeillat à tothom, y per ell no hey haja més que... cera del Corpus.

Cosa d'axò pòt haverhí també, quant fins y tot se prohibí qu'els atlòts y es grandolassos, un dia ó dos en l'any fessin sa bulla d'anà à esperá els Reys.... jquina cosa més innocent! satisfets ses séunes amb quatre pams de rest y un còrn... tant sentim cornà tot l'any, y de mala casta, que bé se poría deixarlos cornà à ells un parey de vellades!

Cosa d'axò, de civilisació, per nòltros ignorants desconeguda, deu haverhí, quant tan èstreles se duan aqueixes, y semblants coses, y van tan amollades y allòure tantes altres. Y sinò, girau la vista p'és mostradós de ses tendes, llibreries, y altres *puestos*, y veureu aqueixes caricatures pòrques, aqueixes estampes indecents, aqueixos caprichos inmorals, juguetes, hotons, guyetes, y demés gènero de *bijouteria*, que, de amagat les han de vendre dins France vuy dia, donat y tot s'estat amb que se tròba: aquests balls *cancanescos*, prohibits dins tota sa República de Nòrt Amèrica..... Cosa d'alta elevadíssima il-lustració, y de perfeccionada y de refinada civilisació deu essè axò de du tan èstres prohibicions, y mirá tan poch y amb tant de descuyt tantes altres coses.

Nòltros no heu entenèm molt bé, per posarmoshí molt fòrts. Nòltros no feym més que manifestá sa nòstra part d'*opinió pública*. Però, si els señòs que pas-

setjan es bastó de mando, y sa vara de Batle, lletgissen aquest Paga... é cala, los suplicaríam tot lo més respetuosa-
ment possible, que s'hi ficsaseun un po-
quet, qu' heu prenguessin en conta,
qu'hey possasen remey, fins aquí ahont
poguessin.... perque n'hi ha que diuen,
qu'axò d'atribucions, y de poré fé y
desfó, es còsa que si vòlen, t'estira y
amolla, fins allá ahont vòlen.... nòltros,
no hem comandat may, ni ganes, y no
heu sabèm... heu diuen. Voldriam, que
no se fés pagá el pato just à n'es car-
ruatges el dia del Ram, ni à n'ets atlòts
el dia d'els Reys, per més que s'els ten-
gués més esment à uns y altres durant
tot l'añy: voldriam que dins es carruat-
ges públichs no s'hi sentissen tantes
paraules obscenes, dites devant señores:
que cèrtes y cèrtes palometes no fessen
tant de ses séues amb plena llum des
sòl, ni de lluna, si es molt clara. Qu' es
decapvespres p' es passeix des Born y
de la Rambla, no s'hi amollás aquest
aixam de maritornes y aquest estòl de
Juanes Tenorios, fent grosserías, amo-
llant paraulasses indecents, accions bru-
tes, sempentes y estiraguesades, que
donan molt mala idèa de qu' aquest sia
un país, y una població, en fumets y
pretensions de civilisació y il-lustració.
Qu' es passeix tothom, molt ben fet...
però axí còm se deu... y alèrta à mos-
ques. Voldriam que no se permetessen
aquestes flastomies que cruijan ses pa-
rets aquí ahont retrònan. Voldriam que
es cans de tota casta no anassen amo-
llats, tomant gent, assstant à personnes
grans, y mossegant infants... perque ni
es cans de bòu tenen cap casta de prohi-
bició, y van amollats, còm ets altres.
Voldriam no veure, escrits per ses pa-
rets de cap casta, y molt manco cèrtes
paraules de pòques lletres, ni *pastalons*,
y demés còses oyoses que giran es ven-
trey. Voldriam un enfilay d'altres còses
per l'estil, més llarch que sa lletanía de
tots es Sants: y una de ses més impor-
tants, qu' es sabés bé lo qu' es passa, per
dins tavernes, hotelleries, y cassinets...

Per aquí, per aquí, poria essè que se
li comensás à ferlí es viu: y deixá anà
axò des carruatges p' el Ram, y ets at-
lòts à esperá els Reys, y altres còses per
l'estil, que no pujan un grell d'òu.

Nòltros trobam que tot lo demés, que
es molt, tan amollat y allòure, y còses
tan pòques tan estretes, no es més que
allò tan sabut y resabut: «*Se suprime el
chocolate del loro.*»—TONI TRO.

COM MÉS FAN MANCO 'N TENEN.

De petit tots me contemplan
Y tothom m'allisa es pel,
Tots me diuen qu' es de guapo!
¡Saps qu' heu serà de valent!
Tothom me mira y m'admirà
Tant còm més gran me vaitx fent,

Y es meu amo tot s'estufa
Perque sé corre molt bé.
—Axò es un llamp! (diu) de vères
Que'n treuré molts de doblés.—
Y de faves perqu' engreixi
Pròm' en dona abastament.
Un dia 'n trèu de s'estable,
Qu'ha vengut un cavallé
Y'm vol veure, que vol sàbre
Si som guapo ó si som lleix.
En es primé còp de vista
Diu:—Aquest cavall es meu:
Vat' aquí es docents vint duros
Que demanau vos per ell.—
Y es meu amo tot s'alegra
Y jò m'en vaitx tot xalést
Perque vaitx de casa pòbre
A casa d'un cavallé.
Aquí si que me contemplan:
Aquí si que'm lluhu es pel:
Qu' es senyo à mí molt m'estima
Y'm fa joquets p' es clotell;
Y jò girantmhí de cara
Faitx *hi-hi-hi* de content.
Cada dia vé y me qualca
Y va amb mi tot satisfet,
Y jò tot fent potadètes
Vaitx dant vòltes p' es passeix.
Mes vé un dia qu' es meu amo
Veu que jò me torn griset,
Y prest li caich de la gracia
Y à un altre amo ja me vén.
Aquest me fa tirá carro,
Me fa té seyna à volé:
De faves m'en dona pòques
Però de tronch à betzel.
Ningú 'm contempla avuy dia
Perque ja no faix papé;
Y s'altre amo ja 'm vol vendre
¡Ay, Deu meu! à un carrilé.
¡Quina vida que m'espera
Ara que som tornat vey!
Però jò heu prench amb paciència
Que no tench altre remey.
Y tirant cap al Terreno
Avuy m'en vaitx, demà vench,
Treguent fòrses de diaquesa
Aquí caich, aquí m'aixech.
Un dia, pujant ses còstes
De per devòra es castell;
Vaitx pegá una travalada
Y à su allà vaitx caure estès
Es meu amo tot se crema
Y à un empressari me vén
D'aquests, que per dû à n'es Tòros
Van comprant cavalls vey.
Una funció prest s'anuncia
Y à n'es Tòros va la gent,
Y à mí 'm trèuen à sa Plassa
Tremolant, y no de fret.
Surt un tòro tot depressa
Cap à mí s'en vé rebent,
Y d'un còp tota sa baña
Me clava p' es costat dret.
Totduna caich de folondres,
Sa sanch me fuitx; jò no hey veix.
¡Ay, Deu meu! d'aquesta feta
Si que ja no m'en aixech.

UN NABOT D' ES RONDAYÉ.

CONGRÉS FAMELLUT.

L' IGNORANCIA, que desitja s'adelant moral y material de Mallorca, ha concebut es projècte de celebrá un Congrés famellut, ahont se tracti des passat, des present y des pervenir de sa dòna. Axí es qu'invita à tots ets ignorants perque li ajudin à portar la creu, axò es, à recuhí nòtes y estodiá discursos per quant sia s' hora.

Mentre tant L' IGNORANCIA que per cèrt no es gayre dormidora, ja té format un Programa qu'encara que no sia definitiu, podrá serví de guia, ó al ménos d'estimul, perqu' altri, amb més dret seny, puga fè totes aquelles reformes que sian necessaries ó imprevistes.

L' IGNORANCIA, y dispensau si ha posat s'arada à devant es bòu, ja té nombrades comissions de totes ses viles de Mallorca, però no més de Mallorca, pues no essent dònes que parlin es mallorquí clà y llampant no es convenient sian admès en es Congrés, que seria molt facil no s'enlenguessen, convertintsè sa reunió, amb una bugaderia de veus estranyes. Axò creu L' IGNORANCIA, per consegüí llum de sa discussió y bòn fruyt des piramidal projècte qu' hem iniciat.

Vat' aquí es nòstro plà des

PROGRAMA.

~~~

#### PRIMERA PART.

##### *Discursos.*

Passat, present y pervenir de sa dòna.  
Mèdis d'il-lustrarla y d'educarla.

Influència de sa granereta d'emblan-  
quinà sobre sa pau domèstica.

Relació entre sa filoua y es títols aca-  
dèmichs.

Conveniència de suprimí ses dides.

Historia de ses pescadores de Bañal-  
busar.

Historia de ses dònes de Buger y de  
ses de Sa Pobla.

Pervenir de ses modistes y de ses pen-  
tinadores.

Esplicacions sobre sa diferència des-  
llenguatge entre ses dònes de Santa Ca-  
talina y ses de Cintat.

Perqu' à ses solleriques los faltan ses  
dents de devant.

Perque ses inquieres parlan amb ses  
dents estretes.

Perque ses de Pollènsa diuen *la* y no  
*sa*.

Perque duan cambuix ses d'Algajda.

Y últim: Perque ses dònes mallorqui-  
nes no parlan amb anglès.

#### SEGONA PART.

##### *Disertacions culinaries.*

Tractá sobre es pancuyt y fidèus amb  
oli.

Sobre sa conveniència per sa salut de fè bònes sopes à la mallorquina.  
Aguiats de pampols y clavells.  
Coneixement y virtuts de sa fava-parada.  
Sobre es caragòls amb sèba y ses tomàtiques amb ay-y-òli.  
Pa'n-fontetes de pa nègre.  
Naps y xerovies.  
Caldera de pop.  
Escabetxo de pestanagues.  
Sanch de calamar à la crèma.  
Y raves frits.

*Matèries de primera necessitat.*

Història des ventadó.  
Us de ses esgrelles.  
Sa granera, es cossiòl y es paneret d'escurà.  
Ses olles y ses tapadores.  
Es caxonet de ses espicies.  
Y ses pintes à demunt es fogons.

## TERCERA PART.

*Punts generals de discussió.*  
Marmulá y gastá xoquins.  
Moure remó à dins ses Iglesies y admirishí.  
Fé es pancuyt salat.  
Du flochs y banderetes.  
Menjá golosines y ets infants que fasen badays.  
Engañá ets enamorats.  
Teories sobre es nirvis y sa debilitat.  
Perque tenen es llagrimé sempre ubert  
Sobre dú es puputs tan alts.  
Es fé Pasco abans del Rèm.  
Y es fé tants de confrares per Sant Lluch.

Es Congrés podrà tenir efècte à baix de ses Enramades, ó en tot cas, à dins es Corté del Cárme. Sa primera sessió serà dia 28 de Desembre del present any.

No se podrán admetre en es Congrés aquelles dònes que suhen de pèus, ni aquelles altres que dugan à dins sa butxaca polvos que fan pudó.

Tampoch se permetrà s'entrada à n'aquelles que dugan horquilles ó altre instrument amb que pugan fé mal à sa concorrència.

A sa pòrta des Congrés hey haurá tayants ben esmolats per acursá ses unges à ses senyores y señoresses qu'horen amb sa séua presència tan magnífich acte.

Se recomana molta sanch frèda, y qu'un parey de dies abans no fassin abús de sa llenyo perqu'es precis durlé ben esmolada.

*Nota.* Hey haurá dotze penitinadores per compòndre es cambuix per si arriba s' hora.

Vat' aquí dibuxat es nòstro pensament. Esperam esser ajudats de tots es qui poren perque sa nostra idèa sia lo

més beneficiosa y lo més practicable possible. L' IGNORANCIA, ja té una multitud de comissions, qu'amb sos preparatius li ajudarán, però aquestes comissions son interines, ses que surtin elegides se publicaran es seus noms amb quinze dies d'anticipació.

Palma 18 Febré 1883.

F. G.

## MON AMOR.

«Totes m' agradan  
Qu' es un escés,  
Però sa méua  
M' agrada més.»

¡Quan alegres estar déuen!  
Els que cantan tal cansó!  
¡De segú sempre los vénen  
Devertintse amb lo milló!  
¡Veritat! l' ànima mía  
Diu qu' es cert, qu' axis estau;  
Segui puer tal alegria,  
Devertiuvos, reys, folgau.  
Tals passions pures y netes,  
Més qu' el vòstro sent mon pit,  
Puis l' Amor amb ses sajetes  
Fer mon cor de fit à fit.

Totes m' agradan  
Qu' es un escés,  
Sens sèbre quina  
M' agrada més.

Tres s'en duan sa victòria  
Totes Vénus. Mes qui son?  
Puis fetxida'm fa tal glòria  
Ho declar à tot el món:  
De les tres una es tan bella  
Que ni l' auba d' els matins  
Compararase pòt amb ella;  
N' es miray de xerasins.  
Més es bèya que gojosa  
Lo seu pich té enverinat:  
¿Perque puer ets tan hermosa  
Si ton cor es tan ingrati?

Restan ses dues  
Que jò estim més;  
Mes per desgracia  
Pens al revés.

Pens qu' elles me desprecian,  
Qu' avorreixen mon amor;  
Que fa poch que sòls dormfan  
Per colmar mon trist ardor.  
¿D' eixes dues hermosures,  
Quina, quina he d' escullir?  
Totes dues jai! son pures  
Més que l' auba del matí.

Però, ja prehuada prenda  
Crech més vèr à ton ardor;  
Per lo tant, la méua ofrenda  
Rébla tú qu' ets mon amor.

Totes m' encantan  
Qu' es un escés;  
Però, tú, hermosa,  
M' agrades més.

Tant sòls tú, si, tú m' agrades;  
Sabs perque, y es en extremí?  
M' agrades, perque m' agrades:  
No dich més....

NAUJ ERTSEM.

## XEREMIADES.

Aquesta Corema, el Sant-Cristo des faristol d' una parròquia forana, se posà à ballá contradances cada vegada que giravan es faristol del cò, y tal va esser sa revòlta que donà ó li feren donà s' altre dia, que caygué al mitx de l'Iglesia y morí abans d' arribá el Divendres Sant.

Un dia caurán també els Bons-Jesusos de ses estacions, tan véyes se tròban, maldament hey haja qui les vulga fé nòves à còstes séues, y ¡Deu sab qui'n tendrà sa culpa!

Dins es cotxos de segona classe des ferro-carril de Mallorca s' hi embarcan persones de tan poca educació que, sense respectà sa presència d' atlòtes joves y nins, vomitan cuentos y paraules tan obscenes, escandaloses é inmorals, que escarrufan ses personnes majós que còm diuen en castellà estan ja curadas de es-panto.

Còm aquest fet se repeteix tan sovint y dona perjudicis à s' Empresa, perque moltes personnes se'n van en es vagons, qu' encara que més pòbres no son tan bruts, creym que seria prudent que dins cada cotxo hey anàs un guardia ó al manco que ses demés personnes que viatjan, en succehi un escàndol igual donassen avis à sa pareya de guardies-civils de sa primera estació que trobasen perque fés passá aquell ó aquells animals à n' es furgó de derrera. Meém axí si posariam correctiu à n' aquest mal que se va generalisant y passa còm una graciositat moltes vegades.

Convé que s' Empresa medit aquest punt per veure de posarí remey.

Un ca no fa molt de temps mossegá un atlòt, à n' es Moll.

Un ca devés es jardí de la Reyna se sol afuá à sa gent que passa.

Un altre ca, devés Plassa, per lo mateix.

Uh altre ca.... Que no surta ningú de ca-séua sensé anà ben armat de cap à pèus; y ¡viscan es cans!

Una dòna d'Algaida ha tengut fa poch temps tres nins bassons. No es sa primera vegada qu' axò ha succehit dins Mallorca.

Heu deym perqu' heu sàpigan aquells que no ténen cap infant.

## COVERBOS.

Un diumenge de Corema un sollerich volgué cumplí es precepte que mos manà l'Iglesia y s'en anà à confessá. Quant fonch dins la sacristía y trobá qu'hey havia tanta gent, digué entre sí mateix:

—¡Re-kresta! Si no m'engiñy no hey arribaré d'aquí es vespre.

Enseguida s'en anà à ca-séua, y digué à sa dòna:

—¿Margalida? fè es llit.

—¡¡Jesús!! (digué ella.) Tumeu, ¿ke nu estás bò?

—¡¡Vera-Kreu!! Fè via à lu k'et man.

Na Margalida quant hagué fet es llit, el cridá; y En Tomeu s'hi posà dedins, diguent à sa dòna:

—Mira: vés à l'Esglesia y vurás el Pare Franciscu ke cunfessa, digalí ke venga à cunfessarmè à jo.

Sa dòna ploríant s'en anà à dirhó à n'el Pare Francisco, y ¡ja 'u crech! tot-duna s'en va anà à confessarló. Quant l'hagué confessat, s'en tornà à acabà de confessá es qu' havia deixats; y es sollerich se posà sa capa, y còm si rès fos estat, s'en anà à combregá.

\*\*

¿Voleu sèbre fins alont arriba sa llengüeta d'algunes dònes? Ydò, escoltau aquesta:

Un homo s'en anà à confessá y quant va essè à l'Iglesia va veure sa séua dòna qu'es confessava; en seguida qu'aquesta hagué acabada sa confessió, s'homó s'ajonoyá à baix des mateix confés, y li va dí:

—Pare: en don sa penitència y s'absolució, y m'en aniré que tench feynes.

—¿Còm? (esclamà es confés.) ¡Vos no vos heu confessat!

—No hi impòrta, (digué aquell homo), perqu'aquesta dòna que vostè acaba de confessá, es sa méua dòna; y de segú que li haurá contat tot lo que jo li havia de dí; y per lo tant, es per demés que jo heu repetesca.

\*\*

—¿Bièl?

—¿Que vòls, Colau?

—¿No m'diries còm s'es entregada tan pronta sa Corema?

—¿Y axò no saps? Jo t'ho diré: ets altres aùs se cuidava de durlè un llaud, y enguañy la comanaren en es vapor Santueri, y..... ¿heu comprens?

—Sí; ¡si ell mos n'ha de fè d'aquestes, ja serà altre cosa!

—Homo: es vapors serveixen per ade-lantá.

\*\*

Un pastó deya s'altre dia à un germá seu:

—Mira, Juan, la setmana passada tú estaves més rich que jo perque tú tenies

dos reals y jo no'n tenia cap. Però avuy jo estich més rich que tú perque'n tench quatre.

—Y qu'has fet? (li preguntá es germá.)

—He venut quatre dijunis y los m'han pagats à real de velló cadascun.

—¿Y à ne qui los has venuts?

—A un roté que no los pòt fè perque cava tot lo dia.

(Es històrich.)

## C A N T .



Un dia passava  
Per un carreró,  
Y un ninet cantava  
Sa siguent cansó:  
*La-rá, la-ra-lá,*  
*La-rá, la-ra-ló.*  
Sa gent 'vuy en dia  
No té polixó.

Amb axò venia  
Un gròs Celadó,  
Y es ninet corria  
Cantant sa cansó:  
*La-rá, la-ra-lá,*  
*La-rá, la-ra-ló.*  
Ses dònes del dia  
Empran amidó.

Es nin ja arcibava  
Devora un canto,  
Quant més fort cantava  
Per tenir rahó:  
*La-rá, la-ra-lá,*  
*La-rá, la-ra-ló.*  
Ets hòmos del dia  
Tots fan de señó.

Ja arriba à ca-séua  
Aquell infantó,  
Y cantant li deya  
A n'es Celadó:  
*La-rá, la-ra-lá,*  
*La-rá, la-ra-ló.*  
Vostè rid y calla  
Perque tench rahó.

JUAGASA.

## C R I D A .



## CALENDARI DE L'IGNORANCIA.

Es de forma americana y per setmanes, perque sia mes còmodo à n'els manestrals y paguesos.

Comènса es dia de Nadal perque sia bò per donà ses bònes festes; y dú tot lo que duen ets altres calendaris, ménos allò qu'els ignorantcs no saben ni pòden sèbre per ara. També dú ses Coranthes de Ciutat, y efemérides, y noticies, y poesies, y coverbos, y endevinayes, y receptes de cuyna, y rebosteria, y que sé jò que més.

A n'es qui l'compra se li regala al acte un pla de tota Mallorca.

Se ven à s'Administració des periòdich L'IGNORANCIA; à sa tenda d'els hereus de Don Gabriel Rotger, *Cadena de Cort*, núm. 11, Palma.

PREUS.—Un calendari..... Mitja pesseta  
Una dotzena..... Cinch pessetes

## PORROS-FUYES.

## SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—De bon arbre, bon fruyt.

SEMLANSES.—1. En que tots dos fan mudà de roba.

2. En que tenen tambó.

3. En que tenen uniforme.

4. En que tenen memòries.


XARADA.....—Mi-dò.

CAVILACIÓ.....—Alsamora.

FUGA.....—Corolons d'òr amb fils d'estopa.

ENDEVINAYA.—Un pà.

## GEROGLIFICH.



22

son.



...

## SEMLANSES.

1. ¿En que s'assemblan es serenos de Felanitx à un gall rostít?


2. ¿Y es capitá Mayet à s'impèri romà?

3. ¿Y una guitarra à una tomàtica?

4. ¿Y L'IGNORANCIA à un auberà?

MESTRE GRINOS.

## TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletres que lligides diagonalment y de través, digan: sa 1.<sup>a</sup> retxa; un nom de dòna romana; sa 2.<sup>a</sup>, un instrument de bur; sa 3.<sup>a</sup>, un nom d'homò; sa 4.<sup>a</sup>, sa cóua d'un objècte de jarre; sa 5.<sup>a</sup>, no té significat; sa 6.<sup>a</sup>, un tractament; y sa 7.<sup>a</sup>, una consonant.

ECSEMÉ.

## CAVILACIÓ.

## VORA GENT

Compòndre amb aquestes lletres un il·lumatge.

EN PEPET.

## FUGA DE CONSONANTS.

A .a.a .i. .o ..a..a .a .e..a.a  
BIEL.

## ENDEVINAYA.

¿Quina es s'amorosa mare  
Qu'alimentant els infants  
La potetjan inhúmans  
Y li escupen à sa cara?

J. B.

(Ses solucions dissapte qui ve si som olus.)

3 MARS DE 1883

Estampa d'En Pere J. Gelabert.